`
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
މައްސަ ލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓު
މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
މައްސަލައިގެ ބާވަތް: ބޯނަސް ފައިސާ ނުލިބުން، މެޑިކަލް ބިލްތަކަށްވާ ފައިސާ ނުލިބުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު: 10 ފެބުރުވަރީ 2022
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު: 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް: އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން (ޖަރުމަނުވިލާތު)
)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: C5HTZZ9ZG)
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް: އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
)ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު: C-0353/2010)
މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ:
މި މައްސަލައަކީ، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: C5HTZZ9ZG)
އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު 08 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ
ނިޔަލަށް އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޞަފްޙާ 15 ގެ 1
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi| BuruzuMagu| Male’| Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ބޯނަސް ދައްކާފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞިއްޙީ އިންޝުރެންސް ޕްރޮގްރާމް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ،
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު
2020 ގެ ނިޔަލަށް އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 2 (ދޭއް) މަހުގެ މުސާރައަށްވާ USD24,000
(ސައްވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި އެމްފާރ އިން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުމުގެ
ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޞިއްޙީ ޚަރަދުގެ
ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޖުމު ލަ (USD7,461.65 ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ
ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(އާއެކު ޖުމުލަ (USD31,461.65 ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް
އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(އަކީ އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ
ޢަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައަދިނުމަށާއި، އެ ޢަދަދު މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 7 (ހަތެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް 10 ފެބުރުވަރީ 2022 ގައި
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުން ބަލާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
މެންބަރު ގެ ރައުޔު
اله
ޢަބްދު މިފްރާޒް ނިޒާރުގެ ރައުޔު
މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން:
1. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތްކަމުގައިވާ ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު:
(C5HTZZ9ZG)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(މައްސަލަ
ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި 'މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް
ޞަފްޙާ 15 ގެ 2
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ނަޒަރުކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަކީ 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން ފެށިގެން އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ހިންގަމުން އަންނަ ކުޑަވިލިނގިލި ރިޒޯޓް މޯލްޑިވްސްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ ވަޒީފާ
އަދާކުރަމުން ދިޔަ ފަރާތެއްކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި (USD12,000 ބާރަހާސް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ލިބޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
1.1 އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް)މީގެ ފަހުން "މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތް" ގެ ގޮތުގައި މުޚާޠަބުކުރެވޭ ފަރާތް(އަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޝަކުވާ
ހުށަހެޅުމުގެ އަސާސަކީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު 08 އޮކްޓޫބަރު 2019
ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 15 އޮކްޓޫބަރު
2019 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ބޯނަސް ދައްކާފައިނުވާތީއާއި،
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞިއްޙީ އިންޝުރެންސް ޕްރޮގްރާމް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ފޯރުކޮށް ނުދީ
އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން (USD7,461.65 ހަތްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަށް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހިފައިވާކަމަށާއި،
އެ ޢަދަދަކީ އެމްފާރ އިން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ސީދާ
ގެއްލުމަކަށް ވުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ ޢަދަދުގެ އެއްވެސް
ބައެއް އަދަށްވެސް ދައްކާފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
2. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން
15 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން 14
އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ
ޞަފްޙާ 15 ގެ 3
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi| BuruzuMagu
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
2 (ދޭއް) މަހުގެ މުސާރައަށްވާ)USD24,000 ސައްވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި އެމްފާރ އިން ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި
މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޞިއްޙީ ޚަރަދު ގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޖުމުލަ
(USD7,461.65 ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(އާއެކު
ޖުމުލަ (USD31,461.65 ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް
ފަސް ސެންޓް(އަކީ އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށާއި،
އެ ޢަދަދު މި މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްފާރ އިން
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށްކަން އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ 'މައްސަލަ
ހުށަހަޅާ ފޯމު' އަށް ނަޒަރުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
3. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ޝަކުވާއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ 'މައްސަލައިގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅާ ފޯމު' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ނަޒަރުކުރުމުން،
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތާ ދެމެދު 08 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އަހަރީ ބޯނަސް އެއީ ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ލިބިފައިނުވާ އެއްޗެއްކަމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ޑޮކިއުމެންޓް2- ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް ފޯމުތަކަށް ބެލުމުން، އެއީ 11 ޖުލައި 2021 ގައި
ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން ވަކިވާތީ އެފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ
ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓް ޕޭމަންޓް ދިނުމުގެ ގޮތުން 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި އެފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި
ފައިސާއަކާއި އެހައިތަނަށް ނުދައްކައިވާ އެންމެހައި ފައިސާއެއް ދައްކާ ޚަލާސްކުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ފައިނަލް
ސެޓްލްމަންޓް ޕޭމަންޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން އެ ސްލިޕްގައި ބަޔާންކުރަނީ “I agree that
KUDA VILLINGLI MALDIVES has fully settled all my dues up to the date of
termination, hence I do not have any further claim whatsoever from / resignation
the company.“، މިފަދައިންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން 23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ޞަފްޙާ 15 ގެ 4
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi|BuruzuMagu|Male’|Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
އަމިއްލައަށް ސޮއިކޮށް އިޤުރާރުވެފައިވާ ފައިނަލް ޕޭމަންޓް ސްލިޕުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާއެއް ދައްކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އިތުރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް
ފައިސާއެއް ނެތްކަން އެފަރާތުން އިޤުރާރުވެފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
4. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ، ފައިނަލް ސެޓްލްމަންޓުގެ ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ
ފައިސާ ލިބުމަށްފަހު ދެން އެ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނޯންނާނެކަމަށް އަމިއްލައަށް
އިޤުރާރުވެފައިވާ ޙާލު، މި މައްސަލައިގެ ދަށުން އަލުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ފައިސާއަކީ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް
ނޫންކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނުމަށްކަން އެނގެން އޮވެއެވެ.
5. މި މައްސަލައިގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ސާބިތުކުރުމަށްޓަކައި
ޝަފަހީ ހެކިން ހުށަހަޅަން ދެވުނު ފުރުޞަތުގައި ދެފަރާތުންވެސް އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިނުވާތީ، މި
މައްސަލައިގައި އެއްވެސް ޝަފަހީ ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގާފައިނުވާނެއެވެ.
6. މި މައްސަލައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާ ނުލިބިގެންނާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާގެ ގޮތުގައި
އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރަން ޖެހުނު ފައިސާ ނަގައިދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، މި
މައްސަލައިގެ ނިންމުމަށް ވާޞިލުވުމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައަޅަންޖެހޭނީ ހަމައެކަނި އެ ދެ ނުކުތާއަށް ކަމަށް ބުރަވެވޭތީ،
އެކަންކަން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.
7. މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރި ބޯނަސްގެ ފައިސާ ނުލިބޭކަމަށް އެ ފަރާތުން ބު ނުން: -
7.1 އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި އެފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސް ދެވޭނެކަމަށް ވަރަށް
ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަ ހެޅި ފަރާތް އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ ބޯނަސް ނުދެވޭނެކަމަށް އެ
ޞަފްޙާ 15 ގެ 5
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމްގެ ދަށުން އިޞްލާޙުކުރެވުނު 8.7 ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން
ވަކިވެފައިވަނީ އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 2 އަހަރުގެ ވަޒީފާގެ
މުއްދަތު ހަމަވުމުންކަމަށާއި، އަދި އެ ފައިސާ ދެވޭނީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެޕްރޫވަލް ލިބި، އެމްފާރގެ
ގައިޑްލައިންތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އަދި އިޖުރާއަތުތަކުގެ ތެރެއިންކަމަށްވާއިރު އެފަދަ އިޖުރާއަތުތަކެއް ކުންފުނިން
އެކުލަވާލާފައިނުވާތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބޯނަސް ދެވެން ނެތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެއީ
ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިފައިވާ އަދި ތަންފީޛު ކުރެވޭނެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ
މައްޗަށް ވުޖޫދުކޮށްފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރުމަށް އޮތް ޞައްޙަ އުޛުރެއް ނޫންކަ މަށާއި، އެގޮތުން
ކޮންޓްރެކްޓްގައިވާ ޝަރުތުތަކާ ޚިލާފަށް ކޮންޓްރެކްޓުގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް ކުރެވޭނެ
ހަމައެކަނި އިސްތިސްނާ ޙާލަތަކީ އެކޮންޓްރެކްޓުގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ އޭނާގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަމަކަށް ދުލެއް
ދީފިނަމަ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެނަމަ ކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
20 ވަނަ މައްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސް ދިނުމަށް އޮތް އިލްތިޒާމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ދުލެއް ދީފައި އަދި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީއެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތެއް
އެކުލަވާލެވި ފައިނުވާނަމަ އެ ޢަދަދު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ދޭން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި
އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން އެމްފާރ އާއި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާ ދެމެދު އޮތް ޤާނޫނީ
ގުޅުން ބިނާވެފައިވަނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށް ކަމަށްވާއިރު، އެމްފާރގެ ފަރާތުން އަހަރީ ބޯނަސް
ދިނުމާބެހޭ ޕޮލިސީއެއް ނުވަތަ އެހެން އިޖުރާއަތެއް ނެތުމަކީ އެފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ
ބޯނަސް ނުދީ ހުރުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްނޫންކަމަށާއި،
އެހެންކަމުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަހަރީ ބޯނަށް ދިނުމުގެ އިލްތިޒާމު އޮތްކަން ނަފީކުރާފަދަ
ކަންތައްތަކެއް ނޫންކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ޞަފްޙާ 15 ގެ 6
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
7.2 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީއެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތެއް ނެތުމުން އަހަރީ ބޯނަސް ނުދެވޭނެކަމަށް
އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދުލެއް
ދީފައިވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް ބުނުމަކީ ޙަޤީޤަތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ދަފްޢު ނަފީކުރާ
ކަމެއްކަމަށާއި، އެގޮތުން ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި؛ "ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ
ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނީ، އެ ކޮންޓްރެކްޓުގައިވާ ޝަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ
މަތިންނެވެ. މިއާ ޚިލާފުވާގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ، އެ ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަނެއް ބައިވެރިޔާ އޭނާގެ މައްޗަށް
ލާޒިމުވާ ކަމަކަށް ދުލެއް ދީފިނަމައެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ކޮންމެވެސް އެހެން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރަން
"
އެއްބަސްވެއްޖެނަމައެވެ.
7.2.1 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ އެޑެންޑަމްގެ ދަށުން ބޯނަސް ޕޭމަންޓް ދެވޭ
ޙާލަތުތަކަކީ (ހ) އެމްފަރގެ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ލިބުން، (ށ) ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަންއެއް
ހެދިފައިވުން، (ނ) އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ދެކަންތައްތައް އެމްފަރގެ ގައިދްލައިންތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި
އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވުންކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ބޯނަސް ޕޭމަންޓް ލިބޭކަމުގައިވާނަމަ އެ ލިބޭ
ހަމައެކަނި ޝަރުތަކީ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް އަދި ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަނެއް ހެ ދިފައިވުންކަމަށް ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގައި ޞަރީޙަ އިބާރާތުން ފެންނަން އެބައޮތްކަމަށާއި، ވަޒީފާގައި ހުއްޓަސް އަދި ނެތަސް،
ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ނުލިބެނީސް ނުވަތަ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ނުހަދަނީސް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ
ދަށުން އެނުއަލް ބޯނަސް ލިބުމަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށާއި، އެ ނޫންގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރެވޭނީ
ދެފަރާތުންވެސް އެކަމަށް އެއްބަސްވާނަމަކަމަށާއި، ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ލުޔެއް ދޭކަމުގައިވާނަމަކަމަށާއި، އެއީ ފައިނަލް އެޕްރޫވަލް ނުލިބެނީސް އަދި
ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން ނުހެދެނީސް އެނުއަލް ބޯނަސް ދިނުންކަމަށާއި، މިފަދަ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް
ލުޔެއް ދީފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްދޭ އެއްވެސް ހެއްކެއް ޤަރީނާއެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ހުށަހެޅިފައިނުވާކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން 2019 އިން 2020 އަށް އެފަރާތަށް ލިބެންޖެހޭ އެނުއަލް ބޯނަސް
ޞަފްޙާ 15 ގެ 7
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ހޯދުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، އެފައިސާ ހޯދުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން
ހުށަހަޅާފައި އެވަނީ 474 ދުވަސް ފަހުންކަމަށްވާތީ އެއީ ވަޒީފައާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ 2015 ގެ
ގަވާއިދުގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަނޭޅޭނެ ކަމެއްކަމަށްވެސް
މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
7.3 އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު؛
“The company shall pay to the employee, after 31st December each year an annual
bonus equivalent of one (1) month salary provided the employee has completed
twelve (12) months of continuous service with the company. Your first bonus will be
payable on 1st January, 2021, pro-rated from date ofjoining.”
7.4 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.7 ވަނަ މާއްދާގައި؛
“The company shall pay to the employee the annual bonus on pro-rata basis should
/ the Company or the Employee terminate this agreement. In the event of resignation
and or early termination, no bonus payment is applicable. The bonus payment is
always subject to the final approval from GHM and after performance evaluation
completed in accordance with the operator’s guidelines, process and procedures.”
7.5 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
7.6 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒިފާ އަދާކުރުމުގައި
ވަޒީފާގެ މުއްދަތު މެދުކެނޑުމެއްނެތި ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ 12 (ބާރަ) މަސްދުވަހަށް އެފަރާތުގެ މުސާރައިގެ
ނިޞްބަތުން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުސާރަ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 31 ޑިސެންބަރުގެ ފަހުން
ލިބިދެވޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ބޯނަސް ފައިސާ އެފަރާތަށް އެންމެ
ފުރަތަމަ ލިބިދެވޭނީ 01 ޖަނަވަރީ 2021 ގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމާއި، ކުންފުނީގެ
ޞަފްޙާ 15 ގެ 8
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi| BuruzuMagu
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލުމާއި ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ހެދުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ
ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް އަދާ ނުކުރެވުމަކީ އެކަމުގެ
ސަބަބުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ޙައްޤުވާ އެއްޗެއް ނުލިބުމަށް އޮތް ސަބަބެއްކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވުމުގެ
އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ފުރިހަމަކުރާ ކޮންމެ 12 (ބާރަ) މަސްދުވަހަކަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ
ގޮތުގައި 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ ލިބޭނެކަމަށް އެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ ނަންބަރުގައި
ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮތަތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކޮށްފައިވާ
މުއްދަތަށްވާ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާއަކީ އެފަރާތަށް ޙައްޤުވާ ފައިސާކަމަށް ބުރަވެވެއެވެ.
7.7 އެހެންނަމަވެސް ދެންނެވުނު ފައިސާ ނަގައިދެވޭ މުއްދަތު ބަލާއިރު، މި ރިޕޯޓުގެ 7.3 ވަނަ ނަންބަރުގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާ އެފަރާތަށް އެންމެ ފުރަތަމަ
ލިބިދެވޭނީ 01 ޖަނަވަރީ 2021 ގައިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 01 ޖަނަވަރީ 2021 ގައި ޙައްޤުވާ ބޯނަސް
ފައިސާ ނުލިބޭނަމަ އެ ޝަކުވާ ވެގެންދާނީ ވަޒިފާދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުން އުފެދޭ ޚިލާފަށްކަމަށް
ބުރަވެވޭކަމާއި، އެގޮތުން ގަވާއިދު ނަންބަރު (2015/R-20 ވަޒިފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު (2015 ގެ
8 ވަނަ މާއްދައަށް ބަލާއިރު އެ މާއްދާގައި؛
"ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަ ނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް، އެ
މައްސަލައެއް ނުވަތަ ޚިލާފެއް އުފެދުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ވަޒީފާއާބެހޭ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ . އެހެންނަމަވެސް އުޖޫރައާގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ ".
7.8 މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން 01 ޖަނަވަރީ 2021 އިން ފެށިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް 10 ފެބުރުވަރީ
2022 ގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅިއިރު 06 (ހައެއް) މަސްދުވަސް ފާއިތުވެފައިވަތީ 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން
14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށްވާ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނެ
ހަމައެއް ނެތްކަމަށް ބުރަވެވޭތީ، މި ނުކުތާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ނަގައިދެވޭނީ 15 އޮކްޓޫބަރު
2020 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށްވާ އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ޞަފްޙާ 15 ގެ 9
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރިއިރު އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ
މުސާރައި ގެ ނިޞްބަތުން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ)USD12,000 ބާރަހާސް
އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ނަގައިދޭންޖެހޭކަމުގައި ބުރަވެވެއެވެ.
8. މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ފޯރުކޮށްނުދިނުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހުން: -
8.1 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހެޅި
އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްފޯމުތަކަށް ބެލުމުން އެ ފޯމުތަކުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ކުންފުނީގެ އެކި ލެވެލްތަކުގައި
ތިއްބަވާ އިސްބޭފުޅުން ސޮއިކޮށް ފޯމު ބަލައިގެންފައިވާކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތަށް
ފޯމުތަކުގައި ކުންފުނީގެ އިސް ފަރާތްތަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާކަމީ އެ ފޯމުތައް ބަލައިގެންފައިވާކަން ދަލާލަތުކޮށްދޭ
ކަމެއްކަން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާކަމަށާއި، އެފޯމުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ޚަރަދުތަކަކީ
އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ކުރީގެ ޚަރަދުތަކެއްނަމަ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބެވި
ބޭފުޅުން އެފޯމުތައް ބަލައިގަނެ ސޮއި ނުކުރާނެކަމީ ސަބަބުވެރި ނަޒަރަކުން ވިސްނާލައިފިނަމަ ޤަބޫލުކުރެވޭނެ
ކަމެއްކަމަށާއި، އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް ފޯމު ހުށަހަޅަންވީ ވަކި ވަޤުތެއް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ
މާއްދާއާ އި މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީއާ އެއްގޮތަށްކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޔަލަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން އެފަދަ ޕޮލިސީއެއް
އެކުލަވާލާފަ އިނުވާތީ، އެއީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދަޢުވާކުރެވޭނެ އެއްޗެއްނޫންކަމަށާއި، މިއީ ޞައްޙަ
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ވާޖިބުތައް އަދާނުކުރުމަށް އޮތް
އުޛުރެއްނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެމްފާ ރގެ
މައްޗަށް އޮތް އިލްތިޒާމަށް ކޮންޓްރެކްޓާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އެއްވެސް އިރެއްގައި
ދުލެއް ދީފައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އިންޓަރނަލް ޕޮލިސީއެއް ނުވަތަ އިޖުރާއަތެއް އެކުލަވާލެވިފައިނުވާ ޙާލަތުގައި
ޞަފްޙާ 15 ގެ 10
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
އެމްފަރއިން އިންޝުއަރެންސް ފޯރުކޮށްދޭން ނުޖެހޭގޮތަށް އެއްވެސް އިރެއްގައި އެއްބަސްވެފައިނުވާނެކަމަށާއި،
އެމްފަރއިން އިންޓަރނަލް އިޖުރާއަތުތަކާއި ޕޮލިސީތައް އެކުލަވާލެވިފައިނުވުމަކީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
އެމްފަރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ދިނުމަށް އޮތް ވާޖިބަށް އެ
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޙާލަތެއްނޫންކަމަށާއި، ހަމައެއާއެކު މެޑިކަލް
އިންޝުއަރެންސްއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައިކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމޭއިރު އެ ހުރިހާ ކަމަކަށް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިން ޙައްލު ހޯދައިދީފައި އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށްވެސް މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
8.2 މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނުކުތާތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެކްސްޕެންސް ފޯމުތަކަށް ބަލާއިރު ފޯމުގައި
ޖުމުލަ 3 (ތިނެއް) ސޮއި ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން 2 (ދޭއް) ސޮޔަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
ސޮއިކަމަށާއި، ދެން އޮތް ސޮޔަކީ އެފޯމު ލިބުނުކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޑައިރެކްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
ކޮށްފައިވާ ސޮޔެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ ފޯމަށް ބެލުމުން އެކި ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން ސޮއިކޮށްފައިނެތްކަމާއި،
ފޯމުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް އިރުޝާދެއް
އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދީފައިނުވާކަން އެނގެން އޮންނަކަމަށާއި، އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމް ކުރުމަށް ވަކި ވަޤުތެއް
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހެއް ފާއިތުކުރުމަށްފަހުވެސް
ބޭނުން ދުވަހަކު އެ ފޯމެއް ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ޢުޛުރެއް ނޫންކަމަށާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެފޯމު
ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު އޮވެމެ އެ ފޯމު ހުށަނާޅައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ އެކައުންޓިންގ ފޮތްތައް
ބަންދުކުރުމަށްފަހު އެ ހުށަހެޅުމަކީ އެފަރާތުގެ ފަރުވާކުޑަ ޢަމަލެއްކަމަށާއި، އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ ނަންބަރުގެ
ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެޑިކަލް ބެނެފިޓްސް ލިބެނީ ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީގެ ދަށުންކަން އެނގެން
އޮންނަކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިހާ ތަނަށް ކުންފުނީގެ އެފަދަ ޕޮލިސީއެއް ވުޖޫދަށް ގެނެވިފައިނުވުމުގެ ސަބަބުން މި
ޕޮލިސީގެ ދަށުން މެޑިކަލް ބެނެފިޓްސް ދިނުމަށް ފެށިފައިނުވާކަމަށާއި، މާނައަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް
ޞަފްޙާ 15 ގެ 11
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ރިޒޯޓުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރެއްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން 2 (ދޭއް) އަހަރު ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރިއިރު، މިފަދަ
ޕޮލިސީއެއް ހެދިފައިނުވާކަމަށާއި، އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މި ޕޮލިސީގެ ދަށުން މެޑިކަލް ބެނެފިޓްސް ދިނުމަށް
ފެށިފައިނުވާކަން އެފަރާތަށް އެނގޭކަމަށާއި، މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރަތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެޑިކަލް
އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްތަކަށް ބަލައި މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްގެ ގޮތުގައި USD431.24
(ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސައްވީސް ސެންޓް) ދައްކާފައިވާކަން އެނގެން
އޮންނަކަމަށްވެސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
8.3 އެގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު؛
“An international medical insurance program will be provided for the employee and
his spouse, including hospitalization and emergency evacuation to another country, if
necessary, in accordance with the company policy.”
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
8.4 އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތުގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރުގެ މަޤާމުގައި ހުރިއިރު ކުންފުނީގެ ޕޮލިސީތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް ޤާއިމުކޮށް
ހަދާފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބަޔާންކުރާއިރު އެ މަސައްކަތަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވާއިރު މައްސަލަ ރައްދުވި
ފަރާތަށް އެކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީއާއި، އެފަދަ ޕޮލިސީތަކާއި އިޖުރާއަތުތައް އެކުލަވާލުމަކީ މައްސަލަ
ރައްދުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބުރަވެވޭތީއާއި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެކްސްޕެންސް
ކްލެއިމް ފޯމުތައް ހުށަހެޅުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުންވެސް
އިއުތިރާފްވެފައިވުމުގެ އިތުރުން، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްތަކަށް ބަލައި
މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްގެ ގޮތުގައި (USD431.24 ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ސައްވީސް ސެންޓް(ދީފައިވާނެކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ބުނެފައިވީނަމަވެސް، އެފައިސާއަކީ މައްސަލަ
ޞަފްޙާ 15 ގެ 12
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ކޮން ފަރުވާއަކާ ގުޅޭ ފައިސާއެއްކަމާއި އެކަމުގެ ތަފްޞީލު މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތަށް
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިނުވާތީ، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ހޯދާފައިވާ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތަކީ އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ދެވޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހޯދޭނެ
ފަރުވާތަކެއްކަމަށް ބުރަވެވޭ ސަބަބަށްޓަކައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ޞިއްޙީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހުނު (USD7,461.65 ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު
ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތަށް ނުޙައްޤު މަންފާއެއް
unjust enrichment((ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ނަފީކުރު މުގެ މަޤްޞަދުގައި، މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްގެ
ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދީފައިވާ (USD431.24 ހަތަރުސަތޭކަ
ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސައްވީސް ސެންޓް(އުނިކުރުމުން ޖެހޭ ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ދޭންޖެހޭ މިންވަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައި މި މައްސަލަ ނިންމަން ފެނެއެވެ.
ޞަފްޙާ 15 ގެ 13
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | BuruzuMagu | G.Fathuruvehi | EmploymentTribunal
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
މައްސަލައިގެ ނިންމުން:
ދެންފަހެ، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުންނާއި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ހުށަހެޅި ލިޔެކިޔުންތަކަށާއި، މައްސަލަ ބެލި
މަޖިލީހުގައި ދެފަރާތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބެލިއިރު، ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ އާންޑްރޭ
ކްރެޝްމަން)ޕާސްޕޯޓް ނަންބަރު: ZG9HTZZ5C)އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާ ދެމެދު 08
އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން 15
އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ބޯނަސް ދައްކާފައިނުވާތީއާއި، ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞިއްޙީ
އިންޝުރެންސް ޕްރޮގްރާމް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާތީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 8.5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން 15 އޮކްޓޫބަރު 2019 އިން 14 އޮކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް އަދި 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން 14
އޮކްޓޫބަރު 2021 ގެ ނިޔަލަށް އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ 2
(ދޭއް) މަހުގެ މުސާރައަށްވާ)USD24,000 ސައްވީސްހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު) އާއި އެމްފާރ އިން ވަޒީފާގެ
އެއްބަސްވުމުގެ 13 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މުއްދަތުގައި
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ޞިއްޙީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޖުމުލަ USD7,461.65
(ހަތްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް) އާއެކު ޖުމުލަ
(USD31,461.65 ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(
އަކީ އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ދިނުމަށާއި، އެ ޢަދަދު މި
މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 7 (ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމްފާރ އިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް އެކީ އެއްފަހަ ރާ ދެއްކުމަށް އަމުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް އެމްފާރ ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް
ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި މި މައްސަލައިގައި،
ޞަފްޙާ 15 ގެ 14
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
EmploymentTribunal|G.Fathuruvehi|BuruzuMagu|Male’|Maldives
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701

އެމް.އެފް.އޭ.އާރް ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ރައްދުވާގޮތަށް
އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަން ހުށަހެޅި މައްސަލަ މައްސަލަ ނަންބަރު: 53/VTR/2022
މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާ އަދާކުރި މުއްދަތުގެ ތެރެއިން 15 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން ފެށިގެން 14 އޮކްޓޫބަރު
2021 ގެ ނިޔަލަށް އަހަރީ ބޯނަސްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުގެ ވަޒީފާ
އަދާކުރިއިރު އެފަރާތަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައިގެ ނިޞްބަތުން 01 (އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ
މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ (USD12,000 ބާރަހާސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު(ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި، އަދި މައްސަލަ
ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައިވާ ޞިއްޙީ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި އަމިއްލައަށް ޚަރަދު ކުރަންޖެހުނު (USD7,461.65 ހަތްހާސް
ހަތަރުސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަސްދޮޅަސް ފަސް ސެންޓް(ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،
އެހެންނަމަވެސް އެފަރާތަށް ނުޙައްޤު މަންފާއެއް unjust enrichment((ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ނަފީކުރުމުގެ
މަޤްޞަދުގައި، މެޑިކަލް އެކްސްޕެންސް ކްލެއިމްގެ ގޮތުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
ދީފައިވާ (USD431.24 ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސައްވީސް ސެންޓް(އުނިކުރުމުން ޖެހޭ
ޢަދަދަކީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޭންޖެހޭ މިންވަރުކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމުލައަށްވާ
(USD19,030.41 ނަވާރަހާސް ތިރީސް އެމެރިކާ ޑޮލަރު ސާޅީސް އެއް ސެންޓް(ނަގައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި،
އިސްވެދެންނެވުނު ފައިސާ މިއަދު 29(ސެޕްޓެންބަރު)2022 އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 30 (ތިރީސް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި އާންޑްރޭ ކްރެޝްމަންއަށް ދިނުމަށްފަހު އެކަން ހަމަޖެހޭތާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3
(ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިޔުމުން އެންގުމަށް، މައްސަލަ ރައްދުވި އެމް.އެފް.އޭ.އާރް
ކުޑަވިލިނގިލި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރުކޮށް މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.
03 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1444
29 ސެޕްޓެންބަރު 2022
މި މައްސަލަ ބަލައި ނިންމީ
ޢަބްދު اله މިފްރާޒް ނިޒާރު
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
ޞަފްޙާ 15 ގެ 15
ވަ ޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް | ގ. ފަތުރުވެހި | ބުރުޒުމަގު | މާލެ | ދިވެހިރާއްޖެ
Maldives | Male’ | EmploymentTribunal |G.Fathuruvehi| BuruzuMagu
ވެބްސައިޓް: Website: www.employmenttribunal.gov.mv | ފެކްސް: Fax: 3308774 | ފޯން: Phone: 3307701